

Thapelo le go itima dijo malatsi a le masome a mabedi le bongwe e e bidiwang Isaiah 62 e e rapelwang lefatshe lotlhe (Motsheganong a supa go fitlha a le masome a mabedi le boferabobedi)

Kopana le badumedi b aba makgolokgolo b aba tlaa bong ba rapelela Iseraela **oura e le nngwe mo letsatsing sebaka sa malatsi a le masome a mabedi le bongwe** (Motsheganong a supa go fitlha a le masome a mabedi le boferabobedi) ba rapelela go oketsega ga tsholofetso ya poloko le thulaganyo e Modimo a nang le yone ka Jerusalema le Iseraela. Bangwe ba tlaa rapela ba le nosi ha ba bangwe ba tlaa rapela ba le babedi ba le bararo (Mathaeo kgaolo ya lesome le boferabobedi temana ya masome a mabedi) – ba gokaganye ka maranyane k aba kopane mo malwapeng, ditirong kana kwa kerekeng le mafelo a mangwe.

Tirisanyo ya dikereke ka go farologana – di akaretsa Lou Engle, Jason Hubbard, Mike Bickle – go setse go kgobokantswe badumedi ba feta sekete go tsaya karolo mo thapelong e. Go itima dijo ka tsela tse di farologanyeng le go rapelela boleng jwa Iseraela. Re rapela gore Modimo a godise barapeledi ba le lekgolo go rapelela Iseraela. Modimo o solofeditse gore o tlaa tlhoma ba ba se kitlang ba didimala go fitlha Jeso Keresete a tla – bao ba ba tsetseng ka nako e e bidiwang **O e tla gape!**

“Mo mabotleng a gago, Jerusalema, ke tlhomile balebeledi: motshegare otlhe le bosigo jotlhe, ga ba kitla ba didimala. Wena (morapeledi) yo o gakololang Modimo (ditsholofetso tsa gagwe), o seka wa ikhutsa; O seka wa mo letlelela go ikhutsa go fitlha a dira Jerusalema kgalaletso mo lefatsheng (mo go diragalang ka nako ya go tla gape gag a Jeso). Isaiah 62: 6-7

Mo dibekeng tse tharo fa go sena go bolelwa ka thapelo le go itima dijo mo kgwedi ya Mopitlo e supa, batho ba feta sedikadike b abo ba ipaakanyeditse go tsaya karolo ka metlhale e e farologaneng. Mopitlo a supa, batho ba feta sekete ba tsaya karolo ka tsela tse di farologanyeng mo malatsing a a masome le bongwe a (bangwe ba tlaa itima dijo ba a nwa metsi fela, bangwe ba a ja merogo fela kana ba a ja gangwe mo

letsatsing, kana ba itima tsa bobega dikgang) ba rapelela go gololwa ga Kgalalelo ya Modimo (Exodus 33:18)

Tsenya ditsompelo tsa bodiredi jwa gago mo maranyaneng a masha a – Isaiah 62Fast.com go golagana le batho ba basha mo nakong e ya go itima dijo. Maranyane a, a tlaa bona ke dketekete tsa batho. Ga se maranyane a IHOP mme a ka fa tlase ga tirisanyo ya madiredi a a farologanyeng.- Maranyane a Isaiah62Fast.com a supa dikereke, makgotla a sekolo sa baebela, mekgatlho ya banana tse di batlang go nna bokopano jwa thapelo mo nakong e, bokopano joo bo tlaa dirisa ditsompelo tsa bodiredi jwa bone mo bathing b aba kopanang nabo mo Isaiah62Fast.com. Fa o eletsa gore kitso ka kereke kana bodiredi jwa lona bo kwalwe mo maranyaneng a Isaiah62Fast.com, tobetsa mo leineng la maranyane go itse go feta.

Lekgotla la thapelo la IHOPKC le ikemiseditse go obamela le go rapela bosigo le motshegare mo dibekeng tse tharo (Motsheganong a supa go fitlha masome a mabedi le boferabobedi) go rapelela Iseraela. Badiri ba bodiredi jwa IHOPKC ba feta dikete tse makgolo a mararo ba ikemiseditse go nna mo kamoreng ya thapelo dioura di le thataro go ya ko go tse lesome le bobedi mo malatsing a a thapelo le go itima dijo. Ke lebogela tsibogo ya bone go beela ko thoko maikarabelo a botshelo jwa malatsi otlhe go dira tiro e! Bokopano jwa thapelo jwa IHOPKC ke jone hela mo go a mangwe a mantis a a dirang se. Fa o batla go itse go le gontsi gore kereke ya gago e ka nna bokopano jwa thapelo jang ikgolaganye le Isaiah62Fast.com kana tsebe ya sefathlogo ya Isaiah62 Fast mo (<https://rb.gy/8orcip>).

Isaiah62Fast.com laletsa badumedi ba maemo a a farologanyeng go tsaya karolo.

Ka goreng batho ba le didikadike tse di lekgolo?

Mo dingwageng tse dintsi, Modimo O ne a neela batho ba ba farologanyeng palo ya barapeledi ba le didikadike tse lekgolo go rapelela Iseraela ka ditsela tse di farologanyeng.

Eric Watt, Jason Hubbard (IPC) le setlhopha sa gagwe ba ne ba etela IHOPKC makgetho a le mantsi mo dingwageng tse di sa tswang go feta.

Ba emetse le go buisana le baeteledipele ba ba okametseng makgotla a badumedi ba ba fetang dikete tse tlhano (la ntlha ke ne ke sa dumele dipalo tse). Mo loetong la bone bosheng (kgwedi ya Moruleka 2022), ba ne ba bua gore baeteledipele ba makgotla a a badumedi le barapeledi ba le didikadike tse di lekgolo le masome a mararo ba ba gokaganeng le bone ba tlaa rapelela lefelo le le tshwanang nako e le nngwe mmogo gane mo ngwageng.

Barapeledi b aba dikete tse lekgolo ba ne ba rapelela **China** kgwedi ya Tlhakole e le masome a mabedi le bobedi monongwaga. Ba tlaa rapelela kgaolo ya **Bokone Botlhaba** ka Moranang a le lesome le bosupa, ba rapelele Iseraela ka **Motsheganong a le masome a mabedi le boferabobedi**, mme lefatshe la India ba le rapelela Phalane a le masome a mararo le bongwe. Badumedi ba ba dikete tse di lekgolo ba, ba ineetse mo go Keresete le go dira thomo e kgolo, mme bontsi ga bo ise bo gokagane le seabe sa Iseraela se se kwadilweng mo Baebeleng. Le fa go ntse jalo badumedi ba, ba ba dikete tse di lekgolo ka letsatsi la Motsheganong a le masome a mabedi le boferabobedi ba tlaa ema mmogo go rapelela Iseraela jaaka ba dirile ka China Tlhakole a le masome a mabedi le bobedi.

Mo malatsing a a masome a mabedi le bongwe re lebile Motsheganong a le masome a mabedi le boferabobedi, barapeledi ba feta sekeke se se lekgolo ba tlaa itima dijo le go rapela ba kopa Moya o o Boitshepho go tshwaa dipelo tsa barapeledi ba go rapelela seabe sa Iseraela.

KE ENG RE TSAYA KA TLHWAAFALO GO RAPELELA JERUSALEMA LE ISERAELA?

Maikotlao magolo a Iseraela (Ditiro kgaolo ya boraro temana ya lesome le bofera bongwe) le go bolela fa Jeso e le Mesia (Mathaeo kgaolo ya masome a mabedi le boraro, temana ya masome a mararo le boferabongwe) a golaganye thata le go tla gape gag a Jeso Keresete, thomo a kgolo le *Botshelo go tswa mo lesong* mo lefatsheng lotlhe ka bophara (Baroma kgaolo ya lesome le bongwe, temana ya lesome le botlhamo). Jeso ga a na go tla go fitlha baeteledipele ba Jerusalema ba lemoga le go dumela gore ke Mesia, go ya ka Pesalema 118 temana ya bo 26.

Jeruralema... ga o kitla o mpona gape (go buiwa ka go tla gape ga ga Jeso) **go fitlha o bua gore, go sego Ene** (Jeso) **yo o tlang ka leina la Morena (ka jalo o lemoga ha e le Mesia** (Pesalema 118 temana 26) Mathaeo 23 temana 37 go fitlha 39.

Ikotlhae ka jalo mme o fetolwe gore (wena Iseraela) **dibe tsa gago di phimolwe, gore... A romele Jeso Keresete, yo magodimo a tshwanetseng go mo amogela** (go nna ka ha letsogong le legolo la ga Rara) go fitlha nako ya puseletso ya tsotlhe tse Modimo a buileng ka tsone ... a romile baporofiti ba gagwe (Ditiro kgaolo ya boraro, temana ya lesome le boferabongwe go ya ko go ya masome a mabedi le bongwe).

Paulo o ruta gore Modimo o tlaa dirisa badumedi ba baditshaba go kotla tshaba ya Iseraela go amogela Jeso ka metlha ya bofelo.

"... A ba kgopilwe gore bat le ba we fela? A ko go se tualo; mme poloko e tletse Bad baitshaba ... ke tlotla tirelo ya me, e tle e re kgotsa ka mongwe mokgwa ka fufanya

(baIseraela)... Ka go bo e re ka go latlha ga bone e le go letlanngwa ga lefatshe, go amogelwa ga bone e tlaa nna eng, fa e se go tshela ga baswi fela?

Re dumela gore malatsi a masome a mabedi le bongwe a, a a bidiwang **Global Isaiah62 Fast** e tlaa nna go fefosa tshimolodiso ya se kwadilweng mo Baebeleng ka Iseraela le mmele wag a Keresete mo nakong eno. Go itemadijo mo go tlaa wela Motsheganong a le masome a mabedi le boferabobedi, ka letsatsi la Tshipi, badumedi ba le sekete se se lekgolo ba tlaa bob a rapelela Iseraela go araba pitso ya Modimo e e tlleng ka Jason Hubbard, Eric Watt, le setlhophisa se se bidiwang **100 Cities** go ba rotloetsa ka metlhale e le mene mo ngwageng a ono wa 2023. Etela maranyane a 100cities.com kgwedi ya Moranang e le lesome le bosupa, badumedi ba ka nako eo gape ba tlaabo ba rapelela kgaolo ya bokone botlhaba.

Se e tlaabo e le sa ntlha se diragala mo ditsong gore diketekete tsa batho di rapelele selo se se tshwanang nako e le nngwe, nako ya oura kana go feta mo letsatsing malatsi a le masome a mabedi le bongwe ba rapelela ditsholofetso tse Modimo a di neetseng Iseraela. Pharologanyo ya nako e ya thapelo e supa le nako e re mo go yone e e beilweng ke Modimo a e beets tshaba ya gompiano go ema mmogo go rapelela thomo ya Iseraela. (Pesalema 102:13, 18).

O tlaa utlwela botlhoko Sione (Jerusalema); nako ya go mo segofatsa e gorogile ...

Se se tlaa kwalelwa tshaba e e tlang, gore bao ba tlaa bopiwang ba galaletse Morena.

Malatsi a masome mabedi le bongwe go itima dijo le go rapela lefatshe ka bophara go ka bidiwa gatwe ke **nako ya ga Esther**. (Esther 4:14-16) mo go tlaa nnang tuelo e kgolo ya motlha wag a Esther ka nako e diketekete tsa barapedi ba ema mmogo go rapela, ba bua ka seabe sa Iseraela (jaaka go kwadilwe mo baebeleng), le go ema le Iseraela jaaka fa makgotla a a kगतलhanong le Bajuta a oketsega go fitlha Jeso a boa (Zechariah 14: 1-5). Nako e ya go itimadijo go botlhokwa gape mo go Iseraela mo nakong eno jaaka fa Iseraela a tsogetswe ke dikgang.

14. Ka go nne fa o ka didimala mo nakong e, kgololo le thuso ya Bajuta di tlaa tswa kwa lefelong le sele... go itse mang gongwe o tsene mo bogosing go thusa mo nakong e tshwana le e.

15. Esther a ba laela go raya Modecai a gore: 16. Tsamaya o phuthe Bajuta botlhe ba itime dijo le go rapela le nna... (Esther 4: 14-16)

Re lebogela Tom le Kate Hess b aba ntseng ba eteletse pele ntlo ya thapelo ya Jesuralema dingwaga tse masome a mararo le borataro (jhopfan.org) gape le Rick le Patricia Ridings b aba ntseng ba eteletse pele Succat Hallel ko Jerurasela dingwaga di ka tshwara masome a mabedi (succathallel.com) le makgotla a mangwe a thapelo a a simolodisitsweng dingwaga di feta masome a mabedi go rapelela Iseraela.

Mo nakong e, ya go itima dijo re galaletsa bogolo jwa ga Jeso Keresete le go itebaganya le kgokagano ya ditshegofatso tsa Modimo ko Jeresalema go diragatsa tiro e tona. Re ka dira tse ditsi tse dikgolo moogo ka mowa wa tshwaragano wa Johane17:21-23

O ka bona buka e e bidiwang Motivation Miracle (Motlholo wa Thutoetso) mo maranyaneng e e kwadilweng ke Jason Habbard e e bolelang polelo ka Count Zinzendorf yo o neng a kopanya thapelo ya tsatsi lotlhe le mokgatho w aba kereke tse di farologanyeng selo sa ntlha go dirwa mo ditsong. Buka e e ka bonwa mo maranyaneng a Isaiah62Fast.com